

TWEYO OPOGORE TIENG' DIRIYO:

MAOK OCHUNORE:

Ma itweyo ei ndalo mopogore gi Ramadhan.

MOCHUNORE:

Ei dwe mar Ramadhan

TWEYO EN ANG'O?

En lamo Ruoth Nyasaye kuom weyo chiemo, metho to gi chiegi kata chuori, to gi gigo duto ma ketho tweyo kaka chik Islam opango.

TWEYO NIGI SIRNI ARIYO:

CHANO GI CHUNY 1

2

KWEDRUOK GI GIGO MAKETHO TWEYO



KETO CHUNY KUOM TWEYO MAMOKO MAOK OCHUNORE:

Mae inyalo timo saa asaya tek mana ni pok itimo gigo maketho tweyo kendo chudo mare chakore kama ne ng'ato okete chunye.

KETO CHUNY KUOM TWEYO MOCHUNORE

Ber ka ng'ato oketo chunye mondo otwee gotieno ma kaeto kinyne ochieo gi tweyo. (i.e. kogwen kapok lemo mokinyi ochopo) kendo ber chutho mondo ng'ato oket chunye echak dwe mar Ramadhan, kendo kare en mana ei chunye, wache gi dhok ok bidaa [gik momedi ei din mane onge ndalo Jaote Muhammed [صلى الله عليه وسلم]

GIGO MOYIENE JAL MA OTWEYO GIN KAKA

- Bilo chiemo ka otedo ka chumbi otuchie kata ka ochiek.
- Mwonyo olao
- Luokruok
- Rudho lak
- Goyo kat wiro moo mang'we ng'aar.
- Keto yamo ma ng'ich ei ot kaka AC.

1-Chiemo kata metho ka ing'eyo, to ka ng'ato otimo magi kuom wich will to onge richo, kendo tweyo mare pod nitie kare.

2-Timo hera kata riuruok gi dhako kata dichuo. Ka mae otimore odiochieng' mar Ramadhan, chuno ni nyaka ogol fuai maduong' miwuoro kaachiel gi kum maluwore gi mano

3-Wuok mar pii kodhi mar dichuo kata dhako. 4-Gimoro amora ma bura mare chalre gi chiemo kata metho kaka sandan mamedo teko. Thieth eyor sandan ok keth tweyo mar ng'ato.

5-Boro remo [hijama] ketho tweyo mar ng'ato to ka igolo mana remo matin mondo opim to tweyo mari pod ni kare. 6-Ng'ok. Ka irokori iwuon ma ing'ok to mano tweyo mari okethore to ka ing'ok kaka pile mobiro kende to tweyo mari pod ni kare. 7-Ka dhako oneno malo kata ka onyuol. Ok owinjore otwe nyaka remo chung' bed ni onyuol kata oneno malo.

GIGO MAKETHO TWEYO GIN KAKA:

CHIKE MASIRO TWEYO MOWINJORE

1. Nyaka ibed Ja Islam

2. Nyaka ibed ni wiye ler ok in janeko

3. Nyaka ibed ni isechopo bedo ng'at ma duong' [mosepogo ber gi rach]. Nyithindo onego yud ayanga kuom jonyuol kuom chako lemo, tweyo to gi mamoko.

4. Nyaka ibed ni ok intie e wuoth manyalo moni tweyo, nekech jawuoth ok ochuno ni nyaka twe. Jaote Muhammad صلى الله عليه وسلم ojiwo ni ka wuoth iye ok pek to mondo ng'ato otwe nekech kata en bende ne otweyo ka entie e wuoth seche moko.

5. Nyaka ng'ato bed mangima maok tuo.

6. Nyaka dhako bed ni oler maok en gi remo.

GIGO MA KWERO KUOM NG'AT MOTWEYO:

1. Muonyo olao kata okego ka in gi geno ni en chiemo.
2. Nyodho chiegi kata chuori ka ing'eyo ni gombo biro hewi to ok inyal geng'o.
3. Gik moko duto makwero e ndalo maok Ramadhan.
4. Timbe mag fuwo
5. Tweyo ndalo ariyo moluwore maonge gonyo.

GIGO MAOK BER KA NG'ATO OTWEYO:

1. Kudo pii alanda mamiyo pii kadho duondi kalor piny.
2. Bilo chiemo maonge gimomiyo itimo mano.